



# ousitaniovivo

JOURNAL OUSITAN

ARTICOLO REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | PROGETTO UNIONE MONTANA VALLE MAIRA LEGGE 482/99

## LO NACIONALISME E SIAS “CREATURAS FANTASTICAS”: LO CAS DES “VENECIAS” L’INVENCION “UNA E TRINA” QU’ABOLÌS LO FRIUL FAI JA 160 ANS

FACH DA MARCO STOLFO  
VIRAT EN OCCITAN DA ROSELLA PELLERINO

GRAFIA CLASSICA

Ent'un di passatges mai interessants de son famós discors pronunciat a la Sorbona l'11 de març del 1882, publicat en Italia en diferentas ediciens sot lo titol *Che cos'è una nazione?*, Ernest Renan disia que l'eisubli<sup>1</sup> e l'error istòric constituisson «un factor fondamental ental procés d'creacien des naciens».

Sus aqueste tema l'estudiós britanic



Michael Billig a escrich en temps pi dapè que «chasque nacien dèu

aver la sia istòria, la sia memòria colectiva, mas aquesta maniera del navisar<sup>2</sup> s'companha ental mesme temp a una mentiança<sup>3</sup> colectiva». Per tuchi e dui – amont e lens<sup>4</sup> – ental procés d'creacien e consolidament d'la naciens e d'l'identitat nacionala, l'antitesi entre memòria e eisubli s'tramuda en sintesis, en memòria selectiva, que cern çò que navisar e çò

<sup>1</sup> Oblio.

<sup>2</sup> Rimembrare.

<sup>3</sup> Dimenticanza.

<sup>4</sup> A valle.


qu'enliminar, estremar o muar<sup>5</sup> coma lhi enteressa o lhi agrada.

### ***La construcien d'la memòria colectiva entre amnesias, manipolaciens e invenciens***

Cerner, enliminar e muar vòlon pas mec dir distorcien e manipolacion, mas decò envencion e creacion *ex novo* de contenguts, representaciens e simbols. Aishò val pas mec per l'istòria, entre aveniments e personatges, mas decò per la geografia e pr'aishò per la toponomastica. Perqué entre lhi fondaments d'l'idea d'nacien «una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor...», coma escriu Alessandro Manzoni en sa famosa poesia “Marzo 1821”, se tròbon pròpi la lenga e las conessiens entre unitat territoriala e sensaa<sup>6</sup> e recerchaa

omogeneitat linguistica e culturala, e paraudas<sup>7</sup> e noms an una fondamentala importança ent'aqueste encastre<sup>8</sup>.

Emè ishò<sup>9</sup> se capìs perqué enti ans Seissanta e Setanta d'l'Uech Cents lo furlan Prospero Antonini, gracias a sa



fideistica adesien al nacionalisme italian, sentia lo fòrt besonh de transformar, per dir, lhi noms de Cormons e Cordenons en «Cormonsio» e «Cordenonsio», anticipant aquela obsessien per lhi noms

(de pòsts, personas o causas) da chambiar e da italianizar, qu'avia truchat lo livèl mai aut enti vint ans fascistas, emè consequenças “d'merit” e “d'manièra” evidentas encara encuei en Friul (da «Basiliano» e «Piuma» fins al «musetto» e a lhi «scarpetti»), e qu'avia agut en Ettore Tolomei son principal representant. Coma repòrta decò lo titol del libre dedicat a sa descutibla figura, publicat fai tres ans da Maurizio Ferrandi, lo geògraf e politic d'Roveredo<sup>10</sup> es estat «l'òme qu'a enventat l'Aut Ades<sup>11</sup>» e qu'a creat, emè “ardenta” convincien e en manièra sovent ben fantasiosa, decò ‘na man d'autras denominaciens, emè resultats pràtics e operatius despuei lo 1923.

<sup>5</sup> Modificare.

<sup>6</sup> Presunta.

<sup>7</sup> Parole.

<sup>8</sup> Contesto.


<sup>9</sup> Ciò.

<sup>10</sup> Rovereto.

<sup>11</sup> Alto Adige.

*L'«ambiguitat preziosa» de noms que «son bandieras» e «simbols pi que valids, que donon fòrça a las ideas e ajuon las acciens»*

Tolomei avia dui objectius: crear un concept geografic e l'emponer «alla coscienza della nazione» (consciencia d'la nacion).



Mai o menc es la manièra d'arrambar-se<sup>12</sup> e lo fin d'un article anònim, entitolat «Le Venezie», publiait a Milan passa 160 ans, lo 23 e 30 d'avost del 1863, per la precisien sus “L'Alleanza”, «giornale

politico-letterario internazionale» sot la direccien d'Ignazio Helfy, e sus “Museo di famiglia”, «rivista illustrata» de sciença, art, literatura e nòtas politicas, emè un talh mai “popolar” e “bon pat”<sup>13</sup>, emè Emilio Treves coma director. Aquel article butava a disposicien des rivendicaciens territorialas italianas las marcas<sup>14</sup>, tant sugestivas coma genericas e – coma evidenciat da l'autor – caracterizaas exprés da una «ambiguità preziosa» (ambiguitat preziosa), d'«Venezia Propria», «Venezia Tridentina o Retica» e «Venezia Giulia», riferias a de territòris qu'enlora fasion pas part del Renh d'Italia naissut da justa dui ans. E lo fasia emè un metòd ben esclent, sustot ent'aquel passatge ente devisava<sup>15</sup> sus motivaciens e fins: «En quarquas situaciens,

Ihi noms son mai que paraudas. Son bandieras levaas, son simbols pi que valids, que donon fòrça a las ideas e ajuon las acciens».

La fòrça evocativa d'aquelas denominaciens creissarè emè sa difusien, pas tant après lo 1866, emè l'annessien a l'Italia d'la parelh dicha «Venezia Propria» (Venit<sup>16</sup> e granda part del Friul), mas sustot pi tard, en la prima metat del Nòu Cents e decò après. Pr'aishò son decisius Ihi ans après la fin d'la Prima Guerra mondiala e aqueli d'la dictatura fascista, quora las «Venezie» devenon decò «Tre Venezie» e «Triveneto» e s'emponon parier – arpilhant las paraudas de Tolomei – «alla coscienza della nazione», deventant de «simboli efficacissimi», e tròba granda fortuna la nocien de «Venezia Giulia» emè

<sup>12</sup> Approciarsi.

<sup>13</sup> Di consumo.

<sup>14</sup> Etichetta.

<sup>15</sup> Spiegava, rifletteva,

approfondiva.

<sup>16</sup> Veneto.

siei repetuts arsòns<sup>17</sup> a Roma, a la X Regio augustea e a la Serenissima. Aquel neologisme, coma escriu l'article sus “L'Alleanza” e “Museo di famiglia” del 1863, era referit a n'aquellas definias «le contrade dell'Italia settentrionale che son al di là dei confini amministrativi della Venezia (propria)», que serion lo Friul oriental, Trieste e l'Istria. Totun, pròpi per sa particulara «ambiguità preziosa», ental Nòu Cents aurè una corrispondenza geografica “a geometria

variabla” e a l'entorn del 1920 comprenarè fin lo Friul tot entier estachant-lo a Trieste, a l'Istria e al Quarnaro: una supongua<sup>18</sup> «Venezia Giulia» que, coma se ve en de publicaciens del Touring Club Italiano del temp, anava da Sacil a Flum<sup>19</sup>.

**Entre banalizaciens nacionalistas e «nacionalisme banal» e persistent, dal fascisme a la Republica**  
Decò ent'aqueste cas las reflexiens de Renan e Billig son confermaas. L'invencien des

«Venecias» es una fusien empecable d'memòria e eisubli, mite e ideologia, que genera una construcien identitaria, que se rendobla, creis e s'renfòrça emè l'abituda. Sot aqueste profil pòl decò esser consideraa un exemple d'aquel «nacionalisme banal» descrich pròpi da Michael Billig enti siei estudis: una manifestacion caracterizaa dal repeterse e da l'erlinhar-se<sup>20</sup>, tuchi lhi jorns, d'memòrias, amnesias e envenciens, qu'en manierà “ensinhifianta”<sup>21</sup>, entre abitudas, costumas e consums, dal trabalh a l'arlam<sup>22</sup>, da l'escòla a l'espòrt, dai boletins meteo a las marcas di vins, se mudon en veritat absoluas, en “identitat”, en “consciencia” e en “visien”, naturalament “nacionalas”.

Parier ven da pensar qu'encuei lhi citadins



<sup>17</sup> Richiami.

<sup>18</sup> Presunta.

<sup>19</sup> Sacile, Fiume.

<sup>20</sup> Riprodursi.


<sup>21</sup> Banale.

<sup>22</sup> Svago, relax.

italians convints qu'existen las «Venezie», lo «Triveneto», las «Tre Venezie» e sustot la «Venezia Giulia» sien ben mai nombrós d'aquelhi que creon en Nòstre Senhor. E polem jontar que es probabil que mec 'na pichòta part d'aquesti se sie adonaa<sup>23</sup> d'lor andi<sup>24</sup> nacionalista e d'lor componenta fantasiosa e “creativa”.


Segur es una invencien qu'a agut succès, benlèu enca' mai d'l'«Alto Adige» d'Tolomei. En tuchi lhi dui cas ven ben far-se quarque domanda sie sus lor origina e lor

natura que sus lor esvilup e lor efèct. Son de questiens e de domandas que seria interessant proponer sustot a l'enventor des «Venezie», Graziadio Isaia Ascoli, qu'avia mai publicat aquel article surtit en l'istaa del 1863, denonciant d'en esser l'autor, en la racòlta a son nom titolaa “La stella dell'Esule”, estampaa a Roma da la Libreria Manzoni ental 1879. Bela si sabem que chal pas atribuïr lo succès des «Venezie», en lors differentas declinaciens, a Ascoli, mas pituèst al fascisme e (per malaür???) decò a las expressiuns democraticas e republicanas del nacionalisme italian, seria pròpi interessant saupre que n'en pensaria encuei de lhi efècts – en general coma en particular emè avaliment<sup>25</sup> del Friul, de son profil istòric e geografic e d'la sia



identitat unitaria, plurala e “autra” – qu'a generat sa creatura “una e trina” l'eminent gloctòlog gorician, que disia «*I soi nassût a Guriza di gjenitòrs israelits, i soi fi dal Friûl e mi glori di chest*» (siu naissut a Goriça da familia israelita, siu filh del Friul e m'n'en glòrio)?

## ETTORE TOLOMEI L'UOMO CHE INVENTÒ L'ALTO ADIGE



<sup>23</sup> Resa conto.

<sup>24</sup> Approccio.

<sup>25</sup> Danno.